

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim


U K A Z  
O PROGLAŠENJU ZAKONA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM  
ISPRAVAMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva na 10. sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 30.jula 2013. godine

Broj: 01-1449/2  
Podgorica 02.08.2013.

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Filip Vujanović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na 10. sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 30. jula 2013. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA**

### **Član 1**

U Zakonu o putnim ispravama („Službeni list CG“, broj 21/08) u nazivu poglavlja II riječi: „i vize“ brišu se.

### **Član 2**

Član 11 briše se.

### **Član 3**

Član 13 mijenja se i glasi:

„Pasoš, diplomatski i službeni pasoš i putni list izdaju se na propisanim obrascima, u skladu sa ovim zakonom.

Obrasci pasoša, diplomatskog i službenog pasoša sadrže: Grb Crne Gore, naziv „Crna Gora“, naziv pasoša, oznaku za vrstu pasoša, oznaku za elektronski pasoš, kod države, zaštitne elemente, čip u kojem su sadržani fotografija i otisak dva prsta i rubrike za unos ličnih i drugih podataka.

Tehničke karakteristike čipa iz stava 2 ovog člana moraju da obezbijede cjelovitost, autentičnost i povjerljivost podataka koje sadrži.

Obrazac putnog lista sadrži: Grb Crne Gore, naziv „Crna Gora“, naziv „Putni list“, oznaku za putni list, kod države, zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka.

Obrasce pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, kao i putnog lista propisuje Vlada.“

### **Član 4**

U članu 14 st. 1 i 2 poslije riječi „potpis,“ dodaju se riječi: „otisak dva prsta,“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Biometrijski podaci sadržani u čipu (fotografija i otisak dva prsta) mogu se koristiti za provjeru autentičnosti pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, kao i identiteta imalaca tih putnih isprava prilikom prelaska državne granice.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

### **Član 5**

U članu 15 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučaju iz st. 2 i 3 ovog člana, Ministarstvo će, po službenoj dužnosti, izvršiti unos ličnog imena podnosioca zahtjeva na jeziku i pismu koji je on naveo u zahtjevu i u matični registar rođenih.“

### **Član 6**

U članu 16 riječi: „i viza“ brišu se.

### **Član 7**

Član 17 mijenja se i glasi:

„Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od četiri godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.

Licu od kojeg u vrijeme izdavanja pasoša nije moguće uzeti otiske prstiju, iz razloga privremenog karaktera, pasoš se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.“

## **Član 8**

Član 20 briše se.

## **Član 9**

U članu 21 stav 2 briše se.

## **Član 10**

Član 32 mijenja se i glasi:

### **„Uzimanje biometrijskih podataka**

## **Član 32**

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, od podnosioca zahtjeva se, u digitalnoj formi, uzima fotografija i otisak dva prsta, kao i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina.

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilažu se dvije fotografije propisane veličine.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, lice koje prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovjesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisano sa kapom ili maramom. Prilikom uzimanja fotografije, odnosno fotografisanja, kapom ili maramom ne smije biti pokriven dio lica koji omogućava identifikaciju lica.

Ako lice, koje je podnijelo zahtjev za izdavanje putne isprave, posjeduje putnu ispravu kojoj je istekao rok važenja, uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilaže i tu putnu ispravu, radi poništenja.

Način i uslove uzimanja podataka iz st. 1, 2 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

## **Član 11**

U članu 35 stav 2 mijenja se i glasi:

„Organi nadležni za izdavanje putnih isprava dužni su da podatke koje koriste obrađuju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.“

## **Član 12**

U nazivu člana 43 riječi: „i vize“, a u stavu 1 riječi: „i vizu“ brišu se.

## **Član 13**

U članu 49 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ministarstvo vodi evidenciju o: podnijetim zahtjevima za izdavanje pasoša, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev; izdatim pasošima, podacima unijetim u pasoš; prestanku važenja pasoša, razlozima i datumu prestanka važenja pasoša; pasošima koji su oglašeni nevažećim; trajanju i prestanku razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje pasoša i organima koji su podnijeli zahtjeve, kao i o izrađenim obrascima pasoša.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Organ iz člana 22 stav 2 ovog zakona vodi evidenciju o: podnijetim zahtjevima za izdavanje diplomatskih i službenih pasoša, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev; izdatim diplomatskim i službenim pasošima i podacima unijetim u diplomatski i službeni pasoš; prestanku važenja pasoša, razlozima i datumu prestanka važenja; diplomatskim i službenim pasošima koji su oglašeni nevažećim; odbijenim zahtjevima za izdavanje diplomatskih i službenih pasoša, kao i o izrađenim obrascima diplomatskog i službenog pasoša.“

#### **Član 14**

U članu 51 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Izuzetno, otisci prstiju i potpis čuvaju se do uručenja putne isprave podnosiocu zahtjeva.

Po isteku rokova iz st. 3 i 4 ovog člana lični podaci iz evidencije putnih isprava brišu se.“

#### **Član 15**

U članu 53 stav 1 riječi: „evidencije putnih isprava“ zamjenjuju se riječima: „putnih isprava i evidencija putnih isprava“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za iznošenje ličnih podataka iz stava 1 ovog člana neophodna je saglasnost nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.“

#### **Član 16**

Član 57 mijenja se i glasi:

„Novačanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice koje primi putnu ispravu kao zalog za neizmirene obaveze (član 12 stav 2 tačka 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.“

#### **Član 17**

Član 58 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 200 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

- 1) pribavi dvije važeće putne isprave iste vrste (član 6);
- 2) da na upotrebu svoju putnu ispravu drugom licu ili upotrijebi tuđu putnu ispravu kao svoju (član 12 stav 2 tačka 1).“

#### **Član 18**

Član 59 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

- 1) koristi putnu ispravu ukoliko se promijene podaci iz člana 14 ovog zakona;
- 2) ne navede tačne i istinite podatke u zahtjevu iz člana 24 st. 1 i 2 ovog zakona (član 29 stav 2 i član 30 stav 2).“

#### **Član 19**

Poslije člana 62 dodaju se dva nova člana koji glase:

#### **„Odložena primjena**

##### **Član 62a**

„Odredba člana 51 stav 4 ovog zakona primjenjivaće se nakon tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Prestanak važenja odredbe zakona**

##### **Član 62b**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 8 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG“, broj 40/11).“

**Član 20**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj 24-3/13-2/8  
EPA 230 XXV  
Podgorica, 30.jul 2013.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

The seal of the Parliament of Montenegro is circular, featuring a central emblem with a griffin and a sun. The text around the emblem reads "С Р Н А Г О Р Е" at the top, "С К У П Ш Т И Н А Ц Р Н Е Г О Р Е" on the sides, and "П О Д Г О Р И Ц А" at the bottom.  
PREDSJEDNIK  
Ranko Krivokapić